



Thames Hwξ Mmofra Nwoma Ketewa

Adwumayξfoa ne Sukuuhwξsofoa a ξwa γξn sukuu a obiara tumi ba ma mo Akwaaba.

Eyi γξ amaneξba a ξho wa mfaso ma wo na ξho hia a γξatwa no tiawa.

Ma γξnnhunu sξ wo behia nkyerξaseξ na γξbξkyerξ wo obia obetumi akyerξ wo aseξ. ξyaa na γξn awofoa no taa pξsξ waboaa awofoa binom wa saa kwan yi so.

Υξn Amanneξ



Wa Thames Hwξ Mmofra γξγξ adwuma dendan sξnea ξbξγξ a γξbξma ba , anigye ne fekuo a wawa ayamhyehyeξ sukuu, wa mu a abofra biara ne n'abusua, ho hia paa ara.

Υξma adesua asetra, faako a obiara, duru nea wape se wa duru biara, ξnfaho ne baabia wobξ hyξ aseξ afiri.



Υξkyerξ mmofra obu, gye ne ξbo wahn a wahn wahn wa gynapen ne mpaninfoa a wawa sukuu a obiara tumi ba fekuo ne wahn abraba mu sξ wahn sukuu mu a wahn suban bξda adi ama nipa nyinaa ahunu na w'apξ sξ wabhξsua wahn.

Υξpξsξ mmofra anigye wahn mmere wa sukuu mu na γξayξ asomdwoe ne awerξkyekyerξ asetra a wanya ba, ne ξbo, na γξtrξ mmofra no ahofadie, ahotaso ne nimdie a wabetumi de ayξ opaw ama wahn ho.

MR. HAPPY
By Roger Hargreaves





Yɛn botae ne sɛ yɛbɛma yɛn sukuu fekuo agye nipa kamakama ne baabia wɔgye aɔɔɔ fewso na yehunu sɛ ɛho hia sɛ awofoc ne akyerɛkyerɛfoc bɛyɛ adwuma wɔ nkyɛn sɛnea ɛbɛboa na akita mmofra no.

Sɛnea yɛpɛsɛ yɛboa y'abusua ma wɔnya biribi firi wɔn mmere wɔ yɛn nkyɛn nti, yɛsan yɛ ɔsom ma ahodoc a ɛbae mu kɔ nea sukuu no betumi de amma ɛne ne sukuu da no.



Nso, yɛne yɛn yɔnkodwumayɛfoc a wɔnim nea wɔreyɛ yiye bɛn yɛ adwuma wɔ ofipamfoc na yebu yɛnho wɔ yɛn fekuo papa. Eyinom ne Sue Bramley Mmofra Mfinimfina, Ne Sue Bramley Mmofra Mfinimfina Mmofra Sukuu, Ne Thames Hwɛ Ayaresa Mfinimfina, Christchurch(YesuAsɔre) Mmofra Sukuu, Fekuosom ma, sukuu a ɛbɛn ne adesua ne kitamu ma a wɔwɔ tumi nyinaa.

Yɛaka abom ayɛ kitamu nhyehyɛe amma abusua ne "nkabom" ma.

Sukuu Mmere



Mmofra sukuu	Afe 3-4	9:10am ne 11:40am na 12:45pm ne 3:15pm
Akwaaba	Afe 4-5	9:10am ne 11:45am na 1:00pm ne 3:15pm
Afe Baako ne Afe Mmienu	Afe 5-6 Afe 6-7	9:10am ne 12:15pm na 1:15pm ne 3:15pm

Mesrɛ wo bɔ mmɔden ara sɛ wo ba no beduru ha ntɛm. Gyinapɛn biara hyɛaseɛ kyeryɛ akenkan anaa nkontaa adwuma na wo ba no bɛhwere akyerɛkyeryɛ a ɛhohia sɛ w'anduru hanom ntɛm a.



Fa yɛ wobotae sɛ wobeduru hanom miniti nnum ansana sukuu ahyɛaseɛ, sɛnea ɛbɛyɛ na wontwɛn nkyɛre, titiriw awobrem nsuo fɔw da.

Wɔbue abraanaa no aɔpa biara ma mmofra a wɔpɛsɛ wɔkɔ Baabia wɔma Aɔpa Aduane Fekuo, a ɛhyɛaseɛ fiti aɔpa nɔɔwɔtwe. Sukuu adwumayɛfoc hwɛ mmofra no so. Ne boɔ ye ketewaa bi.



Sɛ mmere wew a, mesrɛ wo mma wo ba no ntena fie da no - yɛbɛpɛsɛ abofra no mmeduru ntɛm kyɛn sɛ ɔmma koraa. Sɛ wo beduru sukuu a ɛwɔ sɛ wohunu adwumayɛfoc a wɔyɛ adwuma wɔ dan mu, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtweryɛ ato hɔ sɛ woba no abeduru na w'atumi ama no aduane anwummerɛ

Sukuu Nhyehyɛ

Wɔ 'sukuu bae mu', yɛma mmofra no ansana sukuu ahyɛaseɛ anɔpa aduane fekuo ne anwumere nneyɛe ahodoɔ fekuo, a mmofra betumi aka wɔ boɔ ketewaabi. Eyinom ka ho nan bɔll nyansa kyerɛkyerɛ, asa ne kɔmputa.




Yɛsan wɔ Awofɔɔ-Kita mu agyinatufɔɔ, a wɔhwɛ kuo ahodoɔ ma awofɔɔ, na wɔbetumi ama mmoa wɔ daadaa nsɛm a awofɔɔ fa mu. Bra na ɛne yɛn nkyɛ haw biara a wowɔ ansana ayɛ kɛsɛɛ.




Yɛwɔ kɔmputa/kɔmputa mu hwɛhwɛ a wɔbetumi aba bere biara ma Awofɔɔ ne Hwɛsofɔɔ Dwɔɔda anɔpa. ɛhyɛaseɛ firi anɔpa nnɔnkron ne fa kɔpim anɔpa nnɔndu ne fa. Kɔmputa a yɛdeto nan so a wɔbetumi de ahwɛhwɛ nea worehwɛhwɛ wɔ kɔmputa so nyinaa nso wɔ hɔ a ɛbɛboɔ wo.

Yɛn Panyin a onim kwan a Kɔmputa yɛ adwuma beyi Kɔmputa ho nsɛmbisa biara a wowɔ fa wo fie Kɔmputa ho. Bra na ɛne no mmɛkasa na ɔbɛɔmmɔden aboa wo na w'ama wo dwumadie mmoa biara a obetumi ama.



Sɛnea ɛbɛboɔ ama w'ahunu nea ɛkɔso wo sukuu mu ne sɛnea wɔbetumi abua nsɛm wɔ sukuu dawaurubɔ nkrataa sɛnea ɛnyera sɛ ɛnam kwan so firi sukuu kɔ fie a, yɛma dawaurubɔ nkrataa a yɛde fa kɔmputa so de mane nso som wɔ ho. Sɛ wo pɛsɛ yɛfa saa kwan yi so berɛ wo bi a, awofɔɔ mfa wɔn mma din mfa kɔmputa so nkɔma:

Newsletter.TVI@bdcs.org.uk



ɛyɛ sɛ wɔbehya yɛn kyerɛkyerɛfɔɔ no anim-ne-anim, titiriw sɛ worekasa afa adesua ho a. Nanso, yɛte aseɛ sɛ awofɔɔ abrabɔ tumi wɔ nneyɛe na ɛtɔ mmere bia ɛyɛden sɛ wɔbenya mmere de akasa. Sɛ wo, anaa wo ba, wɔ asɛmbisa wo sukuu adesua a woreyɛ wɔ fie hɔ a anaa wohia afutuo wɔ akenkan wɔ fie a, wɔbetumi de krataa abrɛ yɛn wɔ kɔmputa so wɔ:

HomeworkHelp.TVI@bdcs.org.uk

Yɛn akyerɛkyerɛfɔɔ bɛɔ mmɔden ayi wo nsɛmbisa ano, anaa wɔbɛyɛ nhyehyɛe ama wo sɛnea ɛbɛboɔ aka anim wɔbere biara a wɔbenya kwan.

Sukuu ko

ξγξ mmara sξ ξωαξξ mmofra ko sukuu dabiara, na ξωαξξ ωαn awofoc anaa hwξsofoc hunu sξ ξbamu saa. Sξ woankα a, na ξnyξ sξ ξnam yareξ nti a, tu abasam.



ξnsese abusua no γξadwene sξ wo bξko abusua akwamma wo sukuu mmere.

Υξn sukuu nna nyinaa wo γξn komputa so:

<http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/diarydates.htm>



Nanso, sξ woyξ w'adwene sξ wopξsξ wode woba no ko akwamma a, ξωαξξ wogye na wotwerξ krataa firi sukuu adwuma mu ho. Akwamma a ξboro nnawαtwe mmieniu mu no yehunu no sξ yeamfa amma wo.

Sξ woba no mpξsξ αobξba sukuu a ξne γξn nkasa. Ebia na egyina biribi so nti a na γξne wo bξγξ adwuma abom adwenedwene ho aboa ama γξahunu saa asξm no.



Da biara ba ξne sξ wobedi mmere so ho hia sξ mmofra bξγξ adeξ wo sukuu mu a.

ξdeξn na me nyξ sξ meba yare a?

Sξ woba ho nyξ koraa a ξγξ sξ αbξtena fie na wada mpa mu ama ne ho atα no.



Sξ ξba no saa a, γξbξbisa wo sξ frξ (020 8270 4317) anaa twerξ brξ γξn wα telefon ketewa a wotumi de ko baabiara so (07943 922 655) γξn sukuu dan anαpa nnαndu dabiara wα mmere a wαntumi mma sukuu na ma yen nhunu sξnea wαn ho teξ.

Υξma ααα ne kita mu asetra, na ξbetumi aboa woba no ama n'atumi aba sukuu ntξm wα kwan horoc bebree so:

- Ma abofra no nnuro a αketa atwerξ ama no sξ αnom (sξ wotwerξ biribiara a ξwα krataa soronko a wobξgye afiri sukuu adwuma mu ho a)





- Yǝbema "ani soronko' akw wo ba no ho kw mmere a wankho gu so kw wank no mu na 'yǝbǝma w'ahunu sǝnea wank ho teǝ'.
- Yǝne Dkweta a kw ofipamfokw Thames Hwǝ Ayaresa fekuo no bǝkasa
- Yǝbǝma wank aduane foforkw a kwbetumi ayi nea kwpsǝ kwdi firi mu sǝ kwredidi awia a (yǝbǝhyehyǝ no kw kwan soronko so)
- Yǝne wo ne woba no bǝyǝ adwuma abom sǝ wank ntumi ntena faako a anaa sǝ wobrǝ sǝ wobetumi de wank aba sukku ankwpa biara a.
- Boa wank ma kwkwumi yǝ adwuma a wank antumi anyǝ



ǝdeǝn ne "sukku kw papa"?

ǝnamsǝ ebetumi asae abofra adesua sǝ wank amma sukku dabiara nti, Aban no ahyehyǝ sukku nyinaa kwman Botae ama Sukku Kw, ǝne sǝ sukku mmofra kw sukku aduokron nnum nkekyǝmu kw kw sukku nna nyinaa.




Eyi asekyerǝ ne sǝ, afemuu no nyinaa, mmofra betumi agya ato mu a wank nkwa sukku da baako ps bosome biara (anaa da fa adapǝn mmieniu biara).

Wkw Thames Hwǝ Mmofra mmofra bebree ba sukku da biara na kwkw kw nkyekyǝmu kw kw sukku kw.



Sukku ma kwan biara a yǝma yǝn abusua a kwkwumi baa sukku kw kw nkyekyǝmu kw kw a wank anto mu baako koraa akyǝdeǝ soronko a agye din "Nhwiren Nhyiamu


Sukku ma kwan biara a, yǝsan kyǝ abofra a w'akyerǝ nkoso kw soronko wo ne sukku ba mu kw afe muu no nyinaa dadeǝkwkw.





London Borough a Wɔbom ne Dagenham Ofipam Tumi no de awofoc a wɔn anhwɛ amma wɔn mma anko sukuu dabiara no bɛkɔ asennii, ɛnam sɛ etia mmara, Awofoc/Hwɛsofoc anhwɛ yiye a wɔbetwa sika bi ama w'atua , anaa wɔde kɔ asɛnnii a, wɔbɛma wɔn ako awofoc nkɛrɛnkɛrɛ anaa mpo afiase sɛ emu yɛden paa ara a.

Yɛmpɛsɛ ɛyi bɛto abusua biara a wɔn ba kɔ Thames Hwɛ Mmofra .



Yɛn sukuu yɛ ɔdɔ ne anigye asetra, na yɛwɔ din bebree a wɔretwɛn sɛ wɔbenya kwan, afei nso ɛnyɛ kama sɛ abusua a wɔpɛse wɔde wɔn mma kɔ yɛn sukuu, nanso wɔnntumi efisɛ ayɛ mma nti.

Nhyehyɛ a yɛhwɛso de gye nipa



Yɛwɔ kwan bebree a yɛasiesie ato hɔ afe biara kuo.

Sɛ yɛanya nipa bebree a wɔpɛsɛ wɔhia kwan wo sukuu kyɛn dodoɔ a yɛbetumi afa a, na afei Ofipam Tumi no tumi fa mmofra a wɔhia kwan nyinaa. Sɛ ɛba no sɛ wɔn a wɔhia kwan no dɔɔso kyɛn kwan a yɛwɔ no a, afei na Ofipam Tumi no hia nhyehyɛ a ɛwɔ sɛ yegyina so de yɛ adwene hunu nea ɛwɔ sɛ onya kwan ne nea ɛnise onya kwan. Nhyehyɛ a yegyina so de gye nipa na edidisɔ yi:

1. "Hwɛ Mmofra So"
2. Mmofra a wɔwɔ nua barima anaa nua baa a wɔkɔ sukuu no anaa Thames Hwɛ Mmofra Sukuu.
3. mmofra a wɔte bɛn baabia wote a wowɔ mfasoo sɛ wɔbɛfa wo. (Eyi yɛ Ofipam Mantam a Mantam Tumi hu sɛ wowɔ mfasoo sɛ wɔbɛgye wɔn kɔ sukuu pɔtee bi mu.)
4. Mmofra a wɔte bɛn sukuu no sɛ wosusu firi nante kwan a ɛbɛn a.




Mmofra a woanya kwan no wɔtwɛɛ wɔn din to hɔ kɔpim sɛ kwan bɛda ho.

Nkurobo Nhyehyɛ

Kyerɛkyerɛnipanyin anaa Sukuuhwɛsofoɔ no betie nkurobo biara a ɛfa sukuu nsɛm ho.

Sɛnea yɛbɛtoa so:



Anammɔn Baako

Etaa ba sɛ, ɛyɛ sɛ wɔbɛma yɛaso ate wo kɔdaana anaa wo haw biara ntɛm na fa wo ba no kyerɛkyerɛni hyɛaseɛ. Nnoɔma a wonteaseɛ no bebree wɔ ho a ɛyɛ a na wɔnhyɛda na yɛn kyerɛkyerɛfoɔ no betie wo na wɔayɛ nea wɔbetumi biara de adi asɛm no.

Anammɔn Mmienu

Sɛ ɛbehia a, hunu sukuu no na yɛndi nkɔmmɔ mfa wo nsɛm anaa wo nkurobo no ho. Sukuu adwuma no betumi aboa wo ama wɔayɛ nhyehyɛ biara a wode behia Kyerɛkyerɛnipanyin Boafɔɔ no anaa Kyerɛkyerɛnipanyin no. Etaa ba sɛ wɔbedi wo nkurobo no ama wo bo ato wo yam.



Anammɔn Mmiɛnsa

Nanso, sɛ wopɛsɛ wode wo nkurobo no kɔ anim a, hu Otitrani a ɔwɔ Sukuuhwɛsofoɔ kuo wo sukuu no mu, fafa Sukuu adwuma no mu.

Anammɔn Nnan

Sɛ wo nsɛm anaa wo nkurobo no woanyɛ ho adwene yiye a twerɛ wo haw no kɔma ɔkwankyerɛfoɔ wo Mmofra Som Ma, kyereaseɛ yiye firi anammɔn/adeye a woadikan ayɛ no. ɛyɛ atirimɔ sɛ ɔkwankyerɛfoɔ wɔ Mmofra Som Ma no ne awofɔɔ no bɛbɛn ayɛ adwuma, sukuu ne Sukuuhwɛsofoɔ no bɛba mmɔden aboa ahwehwɛ mmuae ama nsɛm no.



Yɛwo anidasoɔ sɛ saa amaneɛba yi bɛboa wo. Nanso, ɛka kyere wo nsɛm bia yɛyɛ wɔ yɛn sukuu adwuma mu ha - nti mesɛ wɔ bra na bebisa wɔ Sukuu Adwuma no mu biribiara a wopɛsɛ wohunu, te sɛ sukuu ataadeɛ ne sɛnea wobɛnya nnuane a wontua hwee.

Amaneɛba bebree wɔ sukuu kɔmputa so:

<http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/>